

БУДВА			
23.06.2026			
Примљено:			
Орг. јед.	Број	Прилог	Вриједност
0204	1125	13	



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ
МОРСКИМ ДОБРОМ ЦРНЕ ГОРЕ

ОБРАЗАЦ 12

Na osnovu člana 143 stav 5 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24), ovlašćeno lice Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, u postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za Nabavka i isporuka konopa za potrebe Luke Budva broj: 0204 – 1125/4 od 11.03.2026. godine (šifra postupka 109605), na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ НАЈПОВОЛЈНИЈЕ ПОНУДЕ

U postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za Nabavka i isporuka konopa za potrebe Luke Budva broj: 0204 – 1125/4 od 11.03.2026. godine (šifra postupka 109605):

- 1) Ponuda ponuđača CENTROSLAVIJA je najpovoljnija;
- 2) Ponuda ponuđača MONTEX HIDROMONT DOO ispravna je i drugorangirana,
- 3) Ponuđač ŽICA TRADE D.O.O. isključen je iz postupka javne nabavke,
- 4) Ponuđač UNA D.O.O. isključen je iz postupka javne nabavke.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

1. Podaci o naručiocu

Naziv naručioca	Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore
Ovlašćeno lice naručioca	Direktor, Mladen Mikijelj
Kontakt osoba	Ana Mršulja, službenik za javne nabavke
Adresa	Popa Jola Zeca bb
Grad	Budva
Poštanski broj	85310
Identifikacioni broj	02116146

2. Podaci o postupku javne nabavke

Broj tenderske dokumentacije	0204 – 1125/4 od 11.03.2026. godine
Vrsta postupka	Otvoreni postupak
Vrsta predmeta	Robe

Opis predmeta nabavke	Nabavka i isporuka konopa za potrebe Luke Budva
Šifra postupka	109605
CPV šifra	39541110 - Konopac 39541140 - Kanap
Predmet javne nabavke se nabavlja	Kao cjelina
Procijenjena vrijednost javne nabavke po partijama	57.851,24 EUR

3. Podaci o podnesenim inicijalnim/konačnim ponudama

Naziv ponuđača	Šifra ponude	Datum i vrijeme podnošenja
UNA D.O.O.	156119	27.03.2026. 10:40
MONTEX HIDROMONT DOO	156970	30.03.2026. 14:33
Žica trade d.o.o.	156984	30.03.2026. 16:57
CENTROSLAVIJA	157439	30.03.2026. 08:38

4. Podaci o podnesenim ponudama koje nijesu otvorene, sa razlozima neotvaranja
Nema.

5. Podaci o kandidatima/ponuđačima koji su isključeni iz postupaka javne nabavke iz razloga navedenih u Obavještenju o isključenju broj _____ od dana _____
Nema.

6. Podaci o ponudama koje su neispravne sa razlozima neispravnosti
Nema.

7. Podaci o ponudama ponuđača koji su isključeni iz postupka

1. PONUDA PONUĐAČA ŽICA TRADE D.O.O.

Ponuđač Žica trade d.o.o. dostavio je samostalnu ponudu putem CEJN-a pod šifrom 156984.

U skladu sa članom 134 stav 1 Zakona o javnim nabavkama, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je, nakon otvaranja ponuda, izvršila pregled i ocjenu ponude, bez prisustva ovlašćenih predstavnika ponuđača, u smislu člana 134 stav 2 i 3 Zakona o javnim nabavkama, i utvrdila, kako slijedi:

Članom 108 stav 1 tačka 7 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19, 003/23, 011/23, 084/24) propisano je da će Naručilac isključiti privrednog subjekta iz postupka javne nabavke ako utvrdi da nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna.

Članom 122 stav 1 Zakona o javnim nabavkama definisano je da se ponuda sačinjava i podnosi u elektronskom obliku putem ESJN, stavom 2 istog člana definisano je da se Izjava privrednog subjekta i garancija ponude podnose se u elektronskom obliku putem ESJN, dok je stavom 3 istog člana propisano da izuzetno od stava 2 ovog člana, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Predmetnom tenderskom dokumentacijom, Naručilac je definisao da je Ponuđač dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 8 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude je sredstvo zaštite naručioca ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum. Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a. Izuzetno od prethodnog stava, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda..

Tačkom 9. NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA predmetne Tenderske dokumentacije, definisano je, između ostalog da ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom. U slučaju iz prethodnog stava, original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".

Nadalje, Izmjenom Tenderske dokumentacije broj 0204-1125/5 od 12.03.2026. godine, definisano je da dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na Garanciju ponude dostavlja se: -neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi ul. Popa Jola Zeca bb, Budva;

- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi ul. Popa Jola Zeca bb, 85310 Budva, radnim danima od 08:00 do 16:00 sati, izuzev u periodu od 11:30 do 12:00 sati, zaključno sa danom 31.03.2026. godine do 11:00 sati.

Uvidom u ponudu ponuđača Žica trade d.o.o., Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je ovaj ponuđač, u ponudi, dostavio Granaciju ponude broj GC2026/515 od 23.03.2026. godine od strane NLB banke. Predmetna Garancija nije dostavljena u elektronskom obliku, već u vidu skenirane kopije.

Nadalje, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da do roka određenog za podnošenje ponuda, ovaj ponuđač nije dostavio original garancije ponude neposredno ili putem pošte na adresi Naručioca, a što je bio u obavezi da uradi, shodno odredbama člana 122 stav 2 i 3 Zakona o javnim nabavkama, s obzirom da je u ponudi dostavio skeniranu kopiju garancije ponude.

Shodno svemu gore navedenom, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da postoji obavezan osnov za isključenje ponuđača Žica trade d.o.o., u smislu člana 108 stav 1 tačka 7 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19, 003/23, 011/23, 084/24), jer ovaj ponuđač nije dostavio original Garancije ponude.

2. PONUDA PONUĐAČA UNA D.O.O.

Ponuđač UNA D.O.O. podnio je samostalnu ponudu putem ESJN-a pod šifrom 156119.

U skladu sa članom 134 stav 1 Zakona o javnim nabavkama, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je, nakon otvaranja ponuda, izvršila pregled i ocjenu ponude, bez prisustva ovlaštenih predstavnika ponuđača, u smislu člana 134 stav 2 i 3 Zakona o javnim nabavkama, kako slijedi:

Uvidom u dostavljenu ponudu, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da su uz ponudu dostavljeni svi dokazi iz člana 120 stav 16 Zakona o javnim nabavkama, koji su zahtijevani predmetnom tenderskom dokumentacijom i to: Izjava privrednog subjekta, Garancija ponude i dokazi o kvalitetu predmeta nabavke i dokazi o ispunjavanju drugih uslova predviđenih tenderskom dokumentacijom, a koji nijesu obuhvaćeni izjavom privrednog subjekta.

Privredni subjekat je u ponudi dostavio Izjavu privrednog subjekta koja je sačinjena na Obrascu 1 Pravilnika o obrascu izjave privrednog subjekta („Službeni list CG“ br. 055/23, 083/23) u elektronskom obliku, odnosno ista je verifikovana elektronskim potpisom od strane ovlaštenog lica ponuđača.

Izjava privrednog subjekta:

- Ponuđač se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da privredni subjekat i izvršni direktor privrednog subjekta nisu osuđeni pravosnažnom presudom za neko od krivičnih djela sa obilježjima iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona.
- Ponuđač se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.
- Ponuđač se u izjavi privrednog subjekta izjasnio da privredni subjekat nije vršio neprimjeren uticaj na način propisan članom 38 stav 2 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.
- Ponuđač se u izjavi privrednog subjekta izjasnio da u skladu sa članom 41 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama, ovlašćeno lice privrednog subjekta: - nema vlasnički udio ili akcije naručioca u iznosu većem od 2,5% vrijednosti kapitala; - nije sa predstavnikom naručioca bračni ili vanbračni drug, bez obzira da li zajednica i dalje postoji, srodnik u pravoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stepena, tazbinskoj do drugog stepena ili kao usvojilac ili usvojenik?
- Ponuđač se u izjavi privrednog subjekta izjasnio da u skladu sa članom 42 Zakona o javnim nabavkama: - nije izradio ili učestvovao u izradi tehničke dokumentacije ili vršio reviziju tehničke dokumentacije koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova; - nije ovlašćeno lice ili stručno lice privrednog subjekta učestvovalo u izradi ili reviziji tehničke dokumentacije, koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova; - nije lice koje je učestvovalo u tehničkim konsultacijama ili davanju tehničkih savjeta naručiocu u postupku javne nabavke za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova.

*Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je izjava privrednog subjekta pravilno sačinjena i da sadrži sve potrebne informacije i podatke.
Shodno sadržaju Izjave privrednog subjekta, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da ne postoji osnov za isključenje ponuđača iz postupka javne nabavke shodno članu 108 Zakona o javnim nabavkama.*

Za ispunjavanje uslova "Ponuđači su dužni da za ponuđene konope dostave: - "Potvrdu o tipskom odobrenju" (Type Approval Certificate) izdat od strane člana Međunarodnog udruženja klasifikacionih društva – IACS (International Association of Classification Societas); - Uvjerenje (sertifikat, atest) izdat od strane Proizvođača o ispitivanje specifikacije, osobina ponuđenog konopa u svemu prema ISO 1141:2004.", ponuđač je u okviru ponude dostavio:

- Potvrda o tipnom odobrenju za spiralno tekstilno užice proizvođača TKV d.o.o. broj: 01-016078/0112510;
- Potvrda o tipnom odobrenju za pleteno tekstilno užice proizvođača TKV d.o.o. 01-016076/0112510;
- Uvjerenje o ispitivanju pes multifil konop fi 32 mm/ 3 tonuci, izdato od strane TKV d.o.o.;
- Uvjerenje o ispitivanju pes multifil konop fi 22 mm/ 3, izdato od strane TKV d.o.o.;
- Uvjerenje o ispitivanju pes multifil konop fi 10 mm/ 16, izdato od strane TKV d.o.o.;

Finansijski dio ponude:

Finansijski dio ponude dat je u skladu sa tehničkom specifikacijom Naručioca.

U Finansijskom dijelu ponude navedena je ponuđena cijena bez uračunatog PDV-a u iznosu od 35.713,00 EUR-a.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da visina ponuđene cijene ne prelazi procijenjenu vrijednost nabavke, da nije ponuđena nerealna cijena i da ne postoji računska greška.

U skladu sa članom 134 stav 3 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19, 003/23, 011/23, 084/24), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke na osnovu gore navedenih činjenica i dokaza, nalazi da je ponuda UNA D.O.O. dostavljena putem ESJN-a pod šifrom 156119, ispravna u smislu člana 132 Zakona o javnim nabavkama kojim je propisano "Ispravna ponuda je ponuda koja ne sadrži razloge neispravnosti iz člana 133 ovog zakona".

U skladu sa članom 135 stav 1 Zakona o javnim nabavkama, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je izvršila prvobitno vrednovanje i rangiranje ispravnih ponuda i utvrdila da je ponuda ponuđača UNA D.O.O. najpovoljnija.

U skladu sa članom 135a stav 1 Zakona o javnim nabavkama, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je izvršila provjeru podataka sadržanih u izjavi privrednog subjekta ponuđača čija je ponuda prvobitno ocijenjena kao ekonomski najpovoljnija i utvrdila da postoji osnov za isključenje ovog ponuđača iz predmetnog postupka javne nabavke, kako slijedi:

Odredbom člana 111 stav 1 ZJN, propisano je da podnosilac prijave za kvalifikaciju, odnosno ponuđač podnosi izjavu privrednog subjekta kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom, zatim je stavom 2 ovog člana propisano da je podnosilac prijave za kvalifikaciju, odnosno ponuđač dužan da u izjavi privrednog subjekta navede potpune, jasne i tačne podatke, te stavom 4 ovog člana propisano je da se Izjava privrednog subjekta sačinjava u elektronskom obliku, na obrascu koji propisuje Ministarstvo, dok je odredbom člana 108 tačka 3 ZJN propisano da će naručilac isključiti privrednog subjekta iz postupka javne nabavke ako utvrdi da ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona.

Ponudač UNA D.O.O. dostavio je Izjavu privrednog subjekta na obrascu definisanom Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta ("Sl. list CG", br. 55/23 i 83/23), u kojoj se, između ostalog, izjasnio da je privredni subjekat izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.

Komisija je po službenoj dužnosti zatražila dostavljanje dokaza Poreskoj upravi PJ Tivat, putem ESJN-a, da li je privredni subjekat na dan 20.04.2026. godine izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja, poreza na dobit pravnih lica i poreza na dodatu vrijednost.

Poreska uprava je putem ESJN-a dostavila dokaz broj: 15/02-7-426/2026-81032/2 od 29.04.2026. godine u kojem stoji da je poreski obveznik D.O.O."UNA" PIB: 02053489 sa sjedištem u Tivtu, Istarska 3, prema podnesenim poreskim prijavama na dan 20.04.2026.godine iskazao obaveze po osnovu: - poreza i doprinosa na lična primanja, zaključno sa 31.03.2026 godine ima duga u iznosu od 14.883,63€ - poreza na dobit pravnih lica, za 2025.godinu i nema neizmirenih dospelih poreskih obaveza - poreza na dodatu vrijednost zaključno sa 31.03.2026.godine i nema neizmirenih dospelih poreskih obaveza.

Članom 5 Pravilnika o obliku, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih i pravnih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje („Sl. list CG“ br.76/10...124/24) propisano je da se IOPPD obrazac podnosi nadležnom poreskom organu do 15-og u mjesecu za prethodni obračunski period (mjesec) i da obuhvata isplate svih primanja koja se odnose na taj obračunski period. Članom 7 stav 2 Uputstva o načinu obračunavanja i plaćanja poreza i doprinosa iz i na lična primanja po osnovu zaposlenja propisano je da se porez, doprinosi i prirez uplaćuju se istovremeno sa uplatom (isplatom) ličnih primanja na propisane uplatne račune, dok je članom 8 stav 1 i 2 navedenog Uputstva propisano da je Poslodavac, odnosno isplatilac ličnih primanja obavezan da sastavlja izvještaj o svim ličnim primanjima, koja su isplaćena tokom istog mjeseca, a koja se odnose i na ranije obračunske periode i da se izvještaj iz stava 1 ovog člana, podnosi nadležnom poreskom organu, do 15-og u mjesecu, za sve isplate ličnih primanja koje su izvršene u prethodnom mjesecu, a kako je, u konkretnom slučaju, Naručilac vršio provjeru Izjave privrednog subjekta na dan 20.04.2026. godine, privredni subjekat je bio dužan da dokaže da je izmirio sve svoje dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa iz i na lična primanja zaključno sa 03. mjesecom 2026. godine.

Shodno svemu gore navedenom, Komisija konstatuje da ponudač D.O.O."UNA" nije ispunio obavezni uslov za učešće u postupku javne nabavke, u vezi sa članom 99 stav 1 tačka 2 ZJN, te da postoji osnov za obavezno isključenje ovog privrednog subjekta iz predmetnog postupka javne nabavke u smislu člana 108 stav 1 tačka 3 ZJN.

Shodno svemu gore navedenom, ponudač D.O.O."UNA" isključuje se iz predmetnog postupka javne nabavke, u skladu sa članom 108 stav 1 tačka 3 ZJN.

8. Podaci o ispravnim ponudama

1. Ponuda ponudača MONTEX HIDROMONT DOO

Ponudač MONTEX HIDROMONT DOO podnio je samostalnu ponudu putem ESJN-a pod šifrom 156970 dana 30.03.2026. godine.

U skladu sa članom 134 stav 1 Zakona o javnim nabavkama, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je, nakon otvaranja ponuda, izvršila pregled i ocjenu ponude, bez prisustva

ovlaštenih predstavnika ponuđača, u smislu člana 134 stav 2 i 3 Zakona o javnim nabavkama, kako slijedi:

Uvidom u dostavljenu ponudu, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da su uz ponudu dostavljeni svi dokazi iz člana 120 stav 16 Zakona o javnim nabavkama, koji su zahtijevani predmetnom tenderskom dokumentacijom i to: Izjava privrednog subjekta, Garancija ponude i dokazi o kvalitetu predmeta nabavke i dokazi o ispunjavanju drugih uslova predviđenih tenderskom dokumentacijom, a koji nijesu obuhvaćeni izjavom privrednog subjekta.

Naziv ponuđača	Naziv izdavaoca garancije i Broj i datum izdavanja garancije	Podaci o garanciji		Garancija ponude u skladu sa tenderskom dokumentacijom (da/ne)
MONTEX HIDROMONT DOO	Prva Banka Banka broj: 01-423-1511765.7 od 23.03.2026. godine	Način dostavljanja garancije	Putem ESJN-a u elektronskom obliku, na adresi Naručioca u originalu	da
		Iznos garancije ponude	1.157,03 EUR	da
		Datum važenja garancije	Od 31.03.2026.god. Do 17.07.2026. godine	da

Privredni subjekat je u ponudi dostavio Izjavu privrednog subjekta koja je sačinjena na Obrascu 1 Pravilnika o obrascu izjave privrednog subjekta („Službeni list CG“ br. 055/23, 083/23) u elektronskom obliku, odnosno ista je verifikovana elektronskim potpisom od strane ovlaštenog lica ponuđača.

Izjava privrednog subjekta:

- Ponuđač se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da privredni subjekat i izvršni direktor privrednog subjekta nisu osuđeni pravosnažnom presudom za neko od krivičnih djela sa obilježjima iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona.
- Ponuđač se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da je izmirio sve dospelje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.
- Ponuđač se u izjavi privrednog subjekta izjasnio da privredni subjekat nije vršio neprimjeren uticaj na način propisan članom 38 stav 2 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.
- Ponuđač se u izjavi privrednog subjekta izjasnio da u skladu sa članom 41 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama, ovlašteno lice privrednog subjekta: - nema vlasnički udio ili akcije naručioca u iznosu većem od 2,5% vrijednosti kapitala; - nije sa predstavnikom naručioca bračni ili vanbračni drug, bez obzira da li zajednica i dalje postoji, srodnik u pravoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stepena, tazbinskoj do drugog stepena ili kao usvojilac ili usvojenik?
- Ponuđač se u izjavi privrednog subjekta izjasnio da u skladu sa članom 42 Zakona o javnim nabavkama: - nije izradio ili učestvovao u izradi tehničke dokumentacije ili vršio

reviziju tehničke dokumentacije koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova; - nije ovlašćeno lice ili stručno lice privrednog subjekta učestvovalo u izradi ili reviziji tehničke dokumentacije, koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova; - nije lice koje je učestvovalo u tehničkim konsultacijama ili davanju tehničkih savjeta naručiocu u postupku javne nabavke za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je izjava privrednog subjekta pravilno sačinjena i da sadrži sve potrebne informacije i podatke.

Shodno sadržaju Izjave privrednog subjekta, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da ne postoji osnov za isključenje ponuđača iz postupka javne nabavke shodno člamu 108 Zakona o javnim nabavkama.

Za ispunjavanje uslova "Ponuđači su dužni da za ponuđene konope dostave: - "Potvrdu o tipskom odobrenju" (Type Approval Certificate) izdat od strane člana Međunarodnog udruženja klasifikacionih društva – IACS (International Association of Classification Societas); - Uvjerenje (sertifikat, atest) izdat od strane Proizvođača o ispitivanje specifikacije, osobina ponuđenog konopa u svemu prema ISO 1141:2004.", ponuđač je u okviru ponude dostavio:

- Sertifikat kojim se potvrđuje da proizvod ispunjava standard EN12385-4;
- Sertifikat kojim se potvrđuje da proizvod ispunjava standard ISO 1141:2004;
- Izvod iz kataloga.

Finansijski dio ponude:

Finansijski dio ponude dat je u skladu sa tehničkom specifikacijom Naručioca.

U Finansijskom dijelu ponude navedena je ponuđena cijena bez uračunatog PDV-a u iznosu od 37.673,00 EUR-a.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da visina ponuđene cijene ne prelazi procijenjenu vrijednost nabavke, da nije ponuđena nerealna cijena i da ne postoji računaska greška.

OCJENA PONUDE U ODNOSU NA TEHNIČKU SPECIFIKACIJU:

Zahtjevi i uslovi iz tehničkih specifikacija	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija
Stavke specifikacije	
Zahtjev 1 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana zaključenja ugovora.	Ponuđač je u ponudi naveo: Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana zaključenja ugovora. Sve u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke.
Zahtjev 2 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Mjesto izvršenja ugovora je Luka Budva, Opština Budva.	Ponuđač je u ponudi naveo: Mjesto izvršenja ugovora je Luka Budva, Opština Budva. Sve u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke.
Zahtjev 3 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Naručilac će ugovorenu cijenu platiti u roku od 30 dana, računajući od dana prijema fakture upućene prema Javnom preduzeću za	Ponuđač je u ponudi naveo: Naručilac će ugovorenu cijenu platiti u roku od 30 dana, računajući od dana prijema fakture upućene prema Javnom preduzeću za

upravljanje morskim dobrom Crne Gore, ul.Popa Jola Zeca bb, u Budvi.	upravljanje morskim dobrom Crne Gore, ul.Popa Jola Zeca bb, u Budvi. Sve u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke.
Zahtjev 4 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Način plaćanja je virmanski, na žiro račun ponuđača broj _____ kod _____ banke. (NAPOMENA: PONUĐAČI SU U OBAVEZI DA U PONUDI NAVEDU BROJ ŽIRO RAČUNA I NAZIV BANKE).	Ponuđač je u ponudi naveo: Način plaćanja je virmanski, na žiro račun ponuđača broj 535-176-36 kod Prve banke. Sve u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke.
Zahtjev 5 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Način sprovođenja kontrole kvaliteta obaviće se od strane lica koje će biti zaduženo za praćenje realizacije ugovora, tokom i nakon dostavljanja i isporuke robe.	Ponuđač je u ponudi naveo: Način sprovođenja kontrole kvaliteta obaviće se od strane lica koje će biti zaduženo za praćenje realizacije ugovora, tokom i nakon dostavljanja i isporuke robe. Sve u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke.
Zahtjev 6 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Primopredaja robe i kontrola kvaliteta isporučene robe vršiće se od strane lica zaduženog za praćenje realizacije ugovora ispred Naručioca. Lice zaduženo za praćenje realizacije ugovora ispred Naručioca će prilikom prijema robe vršiti kontrolu da li isporučena roba odgovara bitnim karakteristikama i količini koji su definisani specifikacijom predmeta nabavke i ponudom Dobavljača. Ukoliko se ustanovi da je isporučena roba u svemu u skladu sa bitnim karakteristikama i količinom definisanom specifikacijom predmeta nabavke i ponudom Dobavljača, sačinjava se Zapisnik o primopredaji, koji potpisuju lice zaduženo za praćenje realizacije ugovora ispred Naručioca i ovlašćeno/a lice/a Dobavljača. U suprotnom, ukoliko se ispostavi da isporučena roba ne odgovara bitnim karakteristikama i količini definisanim tehničkom specifikacijom predmeta nabavke, Dobavljač će biti dužan da istu zamijeni, odnosno da isporuči ugovorenu robu, shodno specifikaciji i dostavljenoj ponudi.	Ponuđač je u ponudi naveo: Primopredaja robe i kontrola kvaliteta isporučene robe vršiće se od strane lica zaduženog za praćenje realizacije ugovora ispred Naručioca. Lice zaduženo za praćenje realizacije ugovora ispred Naručioca će prilikom prijema robe vršiti kontrolu da li isporučena roba odgovara bitnim karakteristikama i količini koji su definisani specifikacijom predmeta nabavke i ponudom Una doo. Ukoliko se ustanovi da je isporučena roba u svemu u skladu sa bitnim karakteristikama i količinom definisanom specifikacijom predmeta nabavke i ponudom Una doo, sačinjava se Zapisnik o primopredaji, koji potpisuju lice zaduženo za praćenje realizacije ugovora ispred Naručioca i ovlašćeno/a lice/a Una doo. U suprotnom, ukoliko se ispostavi da isporučena roba ne odgovara bitnim karakteristikama i količini definisanim tehničkom specifikacijom predmeta nabavke, Una doo će biti dužan da istu zamijeni, odnosno da isporuči ugovorenu robu, shodno specifikaciji i dostavljenoj ponudi. Sve u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke.
Zahtjev 7 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Pozitivni izveštaj ovlašćenog lica za praćenje realizacije ugovora ispred Naručioca da je roba isporučena u skladu sa tehničkom specifikacijom.	Ponuđač je u ponudi naveo: Pozitivni izveštaj ovlašćenog lica za praćenje realizacije ugovora ispred Naručioca da je roba isporučena u skladu sa tehničkom specifikacijom. Sve u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke.

Zahtjev 8 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Garantni rok za isporučenu robu iznosi minimum 12 mjeseci. Garantni rok počinje teći od datuma potpisivanja Zapisnika o izvršenoj isporuci i iskazuje se u mjesecima. Ponuđači su dužni da navedu konkretan garantni rok koji nude. Garantni rok je utvrđen kao kriterijum (kvalitet) za vrednovanje ponuda i odnosi se na čitavu ponudu.	Ponuđač je u ponudi naveo: Garantni rok za isporučenu robu iznosi 12 mjeseci. Garantni rok počinje teći od datuma potpisivanja Zapisnika o izvršenoj isporuci i iskazuje se u mjesecima. Sve u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke.
Zahtjev 9 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Ponuđač garantuje da je roba nova, neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka.	Ponuđač je u ponudi naveo: Ponuđač garantuje da je roba nova, neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka. Sve u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke.

U skladu sa članom 134 stav 3 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19, 003/23, 011/23, 084/24), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke na osnovu gore navedenih činjenica i dokaza, nalazi da je ponuda MONTEX HIDROMONT DOO dostavljena putem ESJN-a pod šifrom 156970, ispravna u smislu člana 132 Zakona o javnim nabavkama kojim je propisano "Ispravna ponuda je ponuda koja ne sadrži razloge neispravnosti iz člana 133 ovog zakona".

2. Ponuda ponuđača CENTROSLAVIJA

Ponuđač CENTROSLAVIJA podnio je samostalnu ponudu putem ESJN-a pod šifrom 157439 dana 30.03.2026. godine.

U skladu sa članom 134 stav 1 Zakona o javnim nabavkama, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je, nakon otvaranja ponuda, izvršila pregled i ocjenu ponude, bez prisustva ovlašćenih predstavnika ponuđača, u smislu člana 134 stav 2 i 3 Zakona o javnim nabavkama, kako slijedi:

Uvidom u dostavljenu ponudu, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da su uz ponudu dostavljeni svi dokazi iz člana 120 stav 16 Zakona o javnim nabavkama, koji su zahtijevani predmetnom tenderskom dokumentacijom i to: Izjava privrednog subjekta, Garancija ponude i dokazi o kvalitetu predmeta nabavke i dokazi o ispunjavanju drugih uslova predviđenih tenderskom dokumentacijom, a koji nijesu obuhvaćeni izjavom privrednog subjekta.

Naziv ponuđača	Naziv izdavaoca garancije i Broj i datum izdavanja garancije	Podaci o garanciji		Garancija ponude u skladu sa tenderskom dokumentacijom (da/ne)
CENTROSLAVIJA	NLB Banka A.D. broj:	Način dostavljanja garancije	Putem ESJN-a u elektronskom obliku, na adresi	da

	GC2026/5 68 od 26.03.202 6. godine		Naručioca u originalu	
		Iznos garancije ponude	1.157,03 EUR	da
		Datum važenja garancije	Od 31.03.2026.god. Do 17.07.2026. godine	da

Privredni subjekat je u ponudi dostavio Izjavu privrednog subjekta koja je sačinjena na Obrascu 1 Pravilnika o obrascu izjave privrednog subjekta („Službeni list CG“ br. 055/23, 083/23) u elektronskom obliku, odnosno ista je verifikovana elektronskim potpisom od strane ovlaštenog lica ponuđača.

Izjava privrednog subjekta:

- Ponuđač se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da privredni subjekat i izvršni direktor privrednog subjekta nisu osuđeni pravosnažnom presudom za neko od krivičnih djela sa obilježjima iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona.
- Ponuđač se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.
- Ponuđač se u izjavi privrednog subjekta izjasnio da privredni subjekat nije vršio neprimjeren uticaj na način propisan članom 38 stav 2 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.
- Ponuđač se u izjavi privrednog subjekta izjasnio da u skladu sa članom 41 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama, ovlašteno lice privrednog subjekta: - nema vlasnički udio ili akcije naručioca u iznosu većem od 2,5% vrijednosti kapitala; - nije sa predstavnikom naručioca bračni ili vanbračni drug, bez obzira da li zajednica i dalje postoji, srodnik u pravoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stepena, tazbinskoj do drugog stepena ili kao usvojilac ili usvojenik?
- Ponuđač se u izjavi privrednog subjekta izjasnio da u skladu sa članom 42 Zakona o javnim nabavkama: - nije izradio ili učestvovao u izradi tehničke dokumentacije ili vršio reviziju tehničke dokumentacije koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova; - nije ovlašteno lice ili stručno lice privrednog subjekta učestvovalo u izradi ili reviziji tehničke dokumentacije, koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova; - nije lice koje je učestvovalo u tehničkim konsultacijama ili davanju tehničkih savjeta naručiocu u postupku javne nabavke za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je izjava privrednog subjekta pravilno sačinjena i da sadrži sve potrebne informacije i podatke.

Shodno sadržaju Izjave privrednog subjekta, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da ne postoji osnov za isključenje ponuđača iz postupka javne nabavke shodno članu 108 Zakona o javnim nabavkama.

Za ispunjavanje uslova "Ponuđači su dužni da za ponuđene konope dostave: - "Potvrdu o tipskom odobrenju" (Type Approval Certificate) izdat od strane člana Međunarodnog udruženja

- klasifikacionih društva – IACS (International Association of Classification Societas); - Uvjerenje (sertifikat, atest) izdat od strane Proizvođača o ispitivanje specifikacije, osobina ponuđenog konopa u svemu prema ISO 1141:2004.”, ponuđač je u okviru ponude dostavio:
- Potvrda o odobrenju proizvođača TKV d.o.o. broj: 01-017342/0114053;
 - Uvjerenje o ispitivanju za konop fi 32 mm/ 3 bijeli, izdato od strane TKV d.o.o.;
 - Uvjerenje o ispitivanju konop fi 22 mm/ 3 bijeli, izdato od strane TKV d.o.o.;
 - Uvjerenje o ispitivanju konop fi 10 mm/ 16, izdato od strane TKV d.o.o.;

Finansijski dio ponude:

Finansijski dio ponude dat je u skladu sa tehničkom specifikacijom Naručioca.

U Finansijskom dijelu ponude navedena je ponuđena cijena bez uračunatog PDV-a u iznosu od 37.475,00 EUR-a.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da visina ponuđene cijene ne prelazi procijenjenu vrijednost nabavke, da nije ponuđena nerealna cijena i da ne postoji računska greška.

OCJENA PONUDE U ODNOSU NA TEHNIČKU SPECIFIKACIJU:

Zahtjevi i uslovi iz tehničkih specifikacija	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija
Stavke specifikacije	
Zahtjev 1 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana zaključenja ugovora.	Ponuđač je u ponudi naveo: Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana zaključenja ugovora. Sve u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke.
Zahtjev 2 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Mjesto izvršenja ugovora je Luka Budva, Opština Budva.	Ponuđač je u ponudi naveo: Mjesto izvršenja ugovora je Luka Budva, Opština Budva. Sve u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke.
Zahtjev 3 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Naručilac će ugovorenu cijenu platiti u roku od 30 dana, računajući od dana prijema fakture upućene prema Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, ul.Popa Jola Zeca bb, u Budvi.	Ponuđač je u ponudi naveo: Naručilac će ugovorenu cijenu platiti u roku od 30 dana, računajući od dana prijema fakture upućene prema Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, ul.Popa Jola Zeca bb, u Budvi. Sve u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke.
Zahtjev 4 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Način plaćanja je virmanski, na žiro račun ponuđača broj _____ kod _____ banke. (NAPOMENA: PONUĐAČI SU U OBAVEZI DA U PONUDI NAVEDU BROJ ŽIRO RAČUNA I NAZIV BANKE).	Ponuđač je u ponudi naveo: Način plaćanja je virmanski, na žiro račun ponuđača broj 530-1765-53 kod NLBbanke. (NAPOMENA: PONUĐAČ JE U PONUDI NAVEO BROJ ŽIRO RAČUNA I NAZIV BANKE). Sve u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke.
Zahtjev 5 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Način sprovođenja kontrole kvaliteta obaviće se od strane lica koje će biti zaduženo za praćenje realizacije ugovora, tokom i nakon dostavljanja i isporuke robe.	Ponuđač je u ponudi naveo: Način sprovođenja kontrole kvaliteta obaviće se od strane lica koje će biti zaduženo za praćenje realizacije ugovora, tokom i nakon dostavljanja i isporuke robe.

	Sve u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke.
Zahtjev 6 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Primopredaja robe i kontrola kvaliteta isporučene robe vršiće se od strane lica zaduženog za praćenje realizacije ugovora ispred Naručioca. Lice zaduženo za praćenje realizacije ugovora ispred Naručioca će prilikom prijema robe vršiti kontrolu da li isporučena roba odgovara bitnim karakteristikama i količini koji su definisani specifikacijom predmeta nabavke i ponudom Dobavljača. Ukoliko se ustanovi da je isporučena roba u svemu u skladu sa bitnim karakteristikama i količinom definisanom specifikacijom predmeta nabavke i ponudom Dobavljača, sačinjava se Zapisnik o primopredaji, koji potpisuju lice zaduženo za praćenje realizacije ugovora ispred Naručioca i ovlašćeno/a lice/a Dobavljača. U suprotnom, ukoliko se ispostavi da isporučena roba ne odgovara bitnim karakteristikama i količini definisanim tehničkom specifikacijom predmeta nabavke, Dobavljač će biti dužan da istu zamijeni, odnosno da isporuči ugovorenu robu, shodno specifikaciji i dostavljenoj ponudi.	Ponuđač je u ponudi naveo: Primopredaja robe i kontrola kvaliteta isporučene robe vršiće se od strane lica zaduženog za praćenje realizacije ugovora ispred Naručioca. Lice zaduženo za praćenje realizacije ugovora ispred Naručioca će prilikom prijema robe vršiti kontrolu da li isporučena roba odgovara bitnim karakteristikama i količini koji su definisani specifikacijom predmeta nabavke i ponudom Una doo. Ukoliko se ustanovi da je isporučena roba u svemu u skladu sa bitnim karakteristikama i količinom definisanom specifikacijom predmeta nabavke i ponudom Una doo, sačinjava se Zapisnik o primopredaji, koji potpisuju lice zaduženo za praćenje realizacije ugovora ispred Naručioca i ovlašćeno/a lice/a Una doo. U suprotnom, ukoliko se ispostavi da isporučena roba ne odgovara bitnim karakteristikama i količini definisanim tehničkom specifikacijom predmeta nabavke, Una doo će biti dužan da istu zamijeni, odnosno da isporuči ugovorenu robu, shodno specifikaciji i dostavljenoj ponudi. Sve u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke.
Zahtjev 7 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Pozitivni izveštaj ovlašćenog lica za praćenje realizacije ugovora ispred Naručioca da je roba isporučena u skladu sa tehničkom specifikacijom.	Ponuđač je u ponudi naveo: Pozitivni izveštaj ovlašćenog lica za praćenje realizacije ugovora ispred Naručioca da je roba isporučena u skladu sa tehničkom specifikacijom. Sve u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke.
Zahtjev 8 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Garantni rok za isporučenu robu iznosi minimum 12 mjeseci. Garantni rok počinje teći od datuma potpisivanja Zapisnika o izvršenoj isporuci i iskazuje se u mjesecima. Ponuđači su dužni da navedu konkretan garantni rok koji nude. Garantni rok je utvrđen kao kriterijum (kvalitet) za vrednovanje ponuda i odnosi se na čitavu ponudu.	Ponuđač je u ponudi naveo: Garantni rok za isporučenu robu iznosi 24 mjeseca. Garantni rok počinje teći od datuma potpisivanja Zapisnika o izvršenoj isporuci i iskazuje se u mjesecima. Ponuđač je naveo konkretan garantni rok koji nudi. Garantni rok je utvrđen kao kriterijum (kvalitet) za vrednovanje ponuda i odnosi se na čitavu ponudu. Sve u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke.
Zahtjev 9 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Ponuđač garantuje da je roba nova, neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka.	Ponuđač je u ponudi naveo: Ponuđač Centroslavija doo garantuje da je roba nova, neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka. Sve u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke.

U skladu sa članom 134 stav 3 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19, 003/23, 011/23, 084/24), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke na osnovu gore navedenih činjenica i dokaza, nalazi da je ponuda CENTROSLAVIJA dostavljena putem ESJN-a pod šifrom 157439, ispravna u smislu člana 132 Zakona o javnim nabavkama kojim je propisano "Ispravna ponuda je ponuda koja ne sadrži razloge neispravnosti iz člana 133 ovog zakona".

9. Podaci o vrednovanju i rangiranju ponuda

U skladu sa članom 135 stav 1 Zakona o javnim nabavkama, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je izvršila vrednovanje i rangiranje ispravnih ponuda, kako slijedi:

Primijenjena metodologija načina vrednovanja ponuda:

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma:

☒ odnos cijene i kvaliteta

Vrednovanje ponuda vršiće se po osnovu kriterijuma odnos cijene i kvaliteta, primjenom relativnog (proporcionalnog) metoda.

1. Najniža ponuđena cijena (C) (90 bodova)

Podkriterijum najniže ponuđena cijena iskazuje se na način što se najniže ukupna ponuđena cijena podijeli sa ponuđenom cijenom i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova 90 bodova) i to po formuli:

$$C = C1 / C2 \times 90$$

C - Broj bodova

C1- Najniža ukupna ponuđena cijena

C2 - Ponuđena cijena

2. Kvalitet (Q) (10 bodova)

Podkriterijum kvalitet (K) vrednovaće se bodovanjem na osnovu parametra – garantni rok za isporučenu robu, i to na sljedeći način: Ispravnoj ponudi sa najdužim ponuđenim garantnim rokom dodjeljuje se maksimalni broj bodova - 10, dok se bodovi za ostale ponude obračunavaju u odnosu na najduži ponuđeni garantni rok po formuli:

$$- K = (Kp / Kmax) \times 10,$$

- Kp – ponuđeni garantni rok ,

- Kmax – najduži ponuđeni garantni rok.

Garantni rok počinje teći od datuma potpisivanja Zapisnika o primopredaji i iskazuje se u mjesecima. Garantni rok za isporučenu robu iznosi minimum 12 mjeseci. Ponuđači su dužni da navedu konkretan garantni rok koji nude.

Svaki član komisije je izvršio pojedinačno vrednovanje ponuda po utvrđenoj metodologiji i sačinio o tome izvještaj, koji je prilog Zapisnika.

Na osnovu izvještaja automatski generisanog u sistemu svih članova komisije je utvrđen prosjek dodijeljenog broja bodova po svakom kriterijumu i ukupno, kako slijedi:

r.b.	Ponuđač (naziv i sjedište)	Parametar 1 cijena	Parametar 2 kvalitet	Ukupan broj bodova
------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------

1.	CENTROSLAVIJA	37.475,00 / 37.475,00 x 90 = 90 bodova	24 / 24 x 10 = 10 bodova	100 bodova
2.	MONTEX HIDROMONT DOO	37.475,00 / 37.673,00 x 90 = 89,52 bodova	12 / 24 x 10 = 5 bodova	94,52 bodova

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE PRISTUPILA JE PROVJERI TAČNOSTI PODATAKA SADRŽANIH U IZJAVI PRIVREDNOG SUBJEKTA KOJI JE PODNIO EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJU PONUDU

U skladu sa članom 135a stav 1 Zakona o javnim nabavkama, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je izvršila provjeru podataka sadržanih u izjavi privrednog subjekta ponuđača čija je ponuda ekonomski najpovoljnija, kako slijedi:

Dokazi predviđeni tenderskom dokumentacijom:

1. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo priredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navednenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerenje, potvrdu ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.
2. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospelje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navednenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerenje, potvrdu ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.

Dokazi o provjeri podatka u Izjavi privrednog subjekta ponuđača CENTROSLAVIJA:

1. U skladu sa članom 135a stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama, u cilju provjere podataka sadržanih u Izjavi privrednog subjekta, Naručilac je od Ministarstva pravde zahtijevao izdavanje dokaza da privredni subjekat i njegov izvršni direktor nisu pravosnažno osuđivani za neko od krivičnih dijela iz člana 99 stav 1 tačka 1 ZJN. Ministarstvo pravde je dostavilo sledeća dokumenta:
 - Uvjerenje Ministarstva pravde Crne Gore, broj 0804-9286/26 od 01.06.2026. godine, u kojem stoji da za DOO CENTROSLAVIJA u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica,
 - Uvjerenje Ministarstva pravde Crne Gore, broj 0804-9286/26-1 od 01.06.2026. godine, u kojem stoji da za Vlajka Tomaševića u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica.

Saglasno navedenom, ponuđač je ispunio obavezni uslov za učešće u postupku javne nabavke, u vezi sa članom 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.

2. U skladu sa članom 135a stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama, u cilju provjere podataka sadržanih u Izjavi privrednog subjekta, dana 28.05.2026. godinem, Naručilac je od Poreske uprava PJ Podgorica zahtijevao izdavanje dokaza da je privredni subjekat izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, na dan 28.05.2026. godine.

Poreska uprava nije dostavila traženi dokaz, te se Naručilac, u skladu sa članom 135a stav 4 Zakona o javnim nabavkama, obratio ponuđaču za dostavljanje navedenog dokaza.

Ponuđač je putem komunikacije dostavio:

Uvjerjenje broj: UP UV 15/01-2-041/2026-49113/2 od 12.06.2026.godine, u kojem se navodi da je poreski obveznik DOO "CENTROSLAVIJA" PIB 02064634, na dan 28.05.2026.godine, podnio poreske prijave i prema istim, obračunao obaveze po osnovu: • poreza i doprinosa iz i na lična i druga primanja, zaključno sa 04/2026 i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza, • poreza na dobit pravnih lica, zaključno sa 2025. godinom i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza, • poreza na dodatu vrijednost, zaključno sa 04/2026 i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza.

Članom 5 Pravilnika o obliku, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih i pravnih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje („Sl. list CG“ br.76/10...124/24) propisano je da se IOPPD obrazac podnosi nadležnom poreskom organu do 15-og u mjesecu za prethodni obračunski period (mjesec) i da obuhvata isplate svih primanja koja se odnose na taj obračunski period. Članom 7 stav 2 Uputstva o načinu obračunavanja i plaćanja poreza i doprinosa iz i na lična primanja po osnovu zaposlenja propisano je da se porez, doprinosi i prirez uplaćuju se istovremeno sa uplatom (isplatom) ličnih primanja na propisane uplatne račune, dok je članom 8 stav 1 i 2 navedenog Uputstva propisano da je Poslodavac, odnosno isplatilac ličnih primanja obavezan da sastavlja izvještaj o svim ličnim primanjima, koja su isplaćena tokom istog mjeseca, a koja se odnose i na ranije obračunske periode i da se izvještaj iz stava 1 ovog člana, podnosi nadležnom poreskom organu, do 15-og u mjesecu, za sve isplate ličnih primanja koje su izvršene u prethodnom mjesecu, a kako je, u konkretnom slučaju, Naručilac vršio provjeru Izjave privrednog subjekta na dan 28.05.2026. godine, privredni subjekat je bio dužan da dokaže da je izmirio sve svoje dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa iz i na lična primanja po osnovu zaposlenja zaključno sa 04. mjesecom 2026. godine.

Članom 39 stav 1, 2 i 3 Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 065/01, 012/02, 080/04, "Službeni list Crne Gore", br. 040/08, 086/09, 040/11, 014/12, 061/13, 055/16, 146/21) propisano je da je poreski period za koji se obračunava porez na dobit je finansijska godina, zatim da je finansijska godina kalendarska godina, osim u slučaju likvidacije ili otpočinjanja obavljanja djelatnosti u toku godine, te da se porez na dobit obračunava nakon isteka finansijske godine ili drugog perioda utvrđivanja poreza, prema poreskoj osnovici ostvarenoj u tom periodu, dok je članom 40 stav 3 istog Zakona propisano da se prijava iz stava 2 ovog člana podnosi najkasnije u roku od tri mjeseca od isteka perioda za koji se obračunava porez i da se u istom roku vrši i uplata poreza iskazanog u prijavi, a kako je, u konkretnom slučaju, Naručilac vršio provjeru Izjave privrednog subjekta na dan 28.05.2026. godine, privredni subjekat je bio dužan da dokaže da je izmirio dospjele obaveze po osnovu poreza na dobit pravnih lica zaključno sa 2025. godinom.

Članom 35 stav 1, 2 i 3 Zakona o porezu na dodatu vrijednost (Službeni list Republike Crne Gore", br. 065/01..... 04/06 i "Službeni list Crne Gore", br. 016/07, 146/21)

propisano je da je poreski obveznik dužan da poresku obavezu iskaže u mjesečnoj prijavi za obračun PDV, zatim da se prijava podnosi elektronskim putem nadležnom organu do 15. dana narednog mjeseca po isteku poreskog perioda, te da prijavu podnosi poreski obveznik bez obzira da li je za period za koji se podnosi prijava dužan da plaća PDV, dok je članom 36 stav 1 istog Zakona propisano da Poreska obaveza za poreski period dospijeva za plaćanje 15. dana u mjesecu po isteku poreskog perioda, a kako je, u konkretnom slučaju, Naručilac vršio provjeru Izjave privrednog subjekta na dan 28.05.2026. godine, privredni subjekat je bio dužan da dokaže da je izmirio dospjele obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost zaključno sa 04. mjesecom 2026. godine.

Saglasno navedenom, ponuđač je ispunio obavezni uslov za učešće u postupku javne nabavke, u vezi sa članom 99 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama.

U cilju provjere Izjave privrednog subjekta CENTROSLAVIJA da nije vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ZJN, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je na osnovu osnovu izjašnjenja svojih članova, kao i ostalih predstavnika Naručioca u ovom postupku javne nabavke, utvrdila da ovi privredni subjekat nije vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ZJN u ovom postupku javne nabavke.

Radi provjere tačnosti izjave privrednog subjekta CENTROSLAVIJA da nije u sukobu interesa iz člana 41 ZJN, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke znajući vlasničku strukturu naručioca nalazi da ovlašćena lica (izvršni direktor) ovih privrednih subjekata, nemaju vlasnički udio ili akcije u kapitalu naručioca.

Takođe, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je, na osnovu izjašnjenja svojih članova, kao i ostalih predstavnika naručioca u ovom postupku javne nabavke, utvrdila da ne postoji sukob interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 2 ZJN.

Radi provjere tačnosti izjave CENTROSLAVIJA o nepostojanju sukoba interesa iz člana 42 ZJN, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke nalazi da navedeni privredni subjekat kao ni njegovo ovlašćeno lice, a ni stručna lica nijesu učestvovali u izradi tehničke dokumentacije ili vršili reviziju tehničke specifikacije koja je korišćena za izradu Tehničke specifikacije u Tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj će se realizovati ugovor o javnoj nabavci, te da na njihovoj strani ne postoji razlog za sukob interesa iz člana 42 ZJN, kako je to i navedeno datim izjavama privrednih subjekata.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je utvrdila da je privredni subjekat CENTROSLAVIJA u Izjavi naveo tačne i istinite podatke jer je utvrđeno da isti nije vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ZJN, te da ne postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ZJN, odnosno da ne postoji osnov za obavezno isključenje iz postupka javne nabavke u smislu člana 108 stav 1 tačka 1 i 2 ZJN.

Za ponudu ponuđača CENTROSLAVIJA provjerom izjave privrednog subjekta utvrđeno je da ne postoji osnov za isključenje ponuđača iz postupka javne nabavke shodno članu 108 Zakona o javnim nabavkama.

10. Podaci o najpovoljnijoj ponudi

CENTROSLAVIJA

Adresa ponuđača je: Jovana Tomaševića 21, Podgorica, 81000, Crna Gora

PIB: 02064634

e-mail: info@centroslavija.com

telefon: 020 225351;

fax: /

Ponuđena cijena bez uračunatog PDV-a iznosi 37.475,00 EUR.

**11. Podaci o najpovoljnijoj/im ponudi/ama u slučaju zaključivanja
okvirnog sporazuma sa jednim ili više ponuđača**
Nije primjenljivo.

12. Uputstvo o pravnoj zaštiti

Kandidat/ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke.

Žalba se podnosi naručiocu preko ESJN. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žililaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

Obradio:
Rukovodilac Službe za javne nabavke,
Ana Mršulja

OVLAŠĆENO LICE NARUČIOCA
DIREKTOR
MLADEN MIKIJEJLJ

